

"b) uredno plaćati dostavljeni račun u roku naznačenom na računu,".

Član 4.

- (1) U članu 9. stav (3) briše se.
- (2) Dosadašnji stav (4) postaje stav (3).

Član 5.

- (1) U članu 12. stav (2) briše se.
- (2) Dosadašnji stavovi (3), (4) i (5) postaju stavovi (2), (3) i (4).

Član 6.

- (1) U članu 15. stav (4) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "nadležni operator distributivnog sistema".
- (2) U stavu (5) riječi: "su ODS/Elektroprenos i BOS utvrdili" zamjenjuju se riječima: "je nadležni operator distributivnog sistema utvrdio".
- (3) U stavu (7) riječi: "ODS-u/Elektroprenosu" zamjenjuju se riječima: "nadležnom operatoru distributivnog sistema", a riječi: "od ODS-a/Elektroprenosa" brišu se.
- (4) U stavu (8) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "Nadležni operator distributivnog sistema", te se riječi: "ugovorom o korištenju mreže" zamjenjuju riječima "ugovorom o korištenju distributivne mreže, te u slučaju da ne postoje neusklađenosti, izda potvrda o usklađenosti".
- (5) U stavu (9) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "Nadležni operator distributivnog sistema".
- (6) U stavu (10) riječi: "ODS-a/Elektroprenosa" zamjenjuju se riječima: "nadležnog operatora distributivnog sistema".
- (7) U stavu (11) riječi: "ODS-u/Elektroprenosu" zamjenjuju se riječima: "nadležnom operatoru distributivnog sistema".
- (8) U stavu (13) riječi: "ODS-u/Elektroprenosu i BOS-u, u skladu sa odredbama Opštih uslova, Mrežnih pravila, Tržišnih pravila i ugovora o balansnoj odgovornosti" zamjenjuju se riječima: "nadležnom operatoru distributivnog sistema, u skladu sa odredbama Opštih uslova, Mrežnih pravila i Tržišnih pravila".

Član 7.

- (1) U članu 16. stav (2) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "nadležni operator distributivnog sistema".
- (2) U stavu (3) riječi: "ODS-a/Elektroprenosa" zamjenjuju se riječima: "nadležnog operatora distributivnog sistema", a riječi: "ODS-u/Elektroprenosu" zamjenjuju se riječju "istom".
- (3) U stavu (4) riječi: "ODS-u/Elektroprenosu" zamjenjuju se riječima: "operatoru distributivnog sistema".
- (4) U stavu (5) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "operator distributivnog sistema".
- (5) U stavu (6) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "nadležni operator distributivnog sistema".

Član 8.

- (1) U članu 17. stav (1) riječi: "ODS/Elektroprenos, rezervnog snabdjevača, NOSBiH i BOS" zamjenjuju se riječima: "nadležnog operatora sistema i rezervnog snabdjevača".
- (2) U stavu (2) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "nadležni operator sistema".

Član 9.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Član 18.

(Rezervni snabdjevač u slučaju isteka, odnosno oduzimanja dozvole postojećem snabdjevaču)

- (1) U slučaju isteka ili oduzimanja dozvole postojećem snabdjevaču FERK o tome obavještava nadležnog operatora sistema i rezervnog snabdjevača, a nadležni operator sistema bez odgađanja o tome obavještava kvalifikovane kupce.

(2) Dan isteka dozvole, odnosno dan konačnosti rješenja FERK-a o oduzimanju dozvole smatra se danom promjene snabdjevača.

(3) Nadležni operator sistema je na dan iz stava (2) ovog člana, obavezan očitati mjernne podatke i dostaviti ih kvalifikovanom kupcu, postojećem i rezervnom snabdjevaču."

Član 10.

- (1) U članu 19. stav (3) riječi: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "nadležnog operatora sistema".
- (2) U stavu (5) riječ: "ODS/Elektroprenos" zamjenjuju se riječima: "nadležni operator sistema".

Član 11.

- (1) U članu 20. stavu (1) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Uz prijedlog cijena usluge javnog snabdjevača, javni snabdjevač dostavlja i ukupnu cijenu koja sadrži cijenu usluge javnog snabdjevača i važeće tarife za korisnike distributivnog sistema".
- (2) U stavu (5) riječi: "i cijenu usluge korištenja prenosne/distributivne mreže" zamjenjuju se riječima: ", kao i tarifne stavove za korisnike distributivnog sistema".

Član 12.

U Prilogu 1. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH u članu 2. riječi: "cijene usluge korištenja distributivne/prenosne mreže." brišu se.

Član 13.

U Prilogu 1. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH u članu 3. riječi: "naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije" zamjenjuju se riječima: "propisane naknade".

Član 14.

- (1) U Prilogu 1. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH u članu 8. stav (2) mijenja se i glasi:
- "(2) Odnos između ulaznih cijena energije kategorije ostala potrošnja i kategorije potrošnje domaćinstvo na osnovu kojih je načinjen prijedlog cijena usluge javnog snabdjevača mora biti isti ili manji u odnosu na odnos između ulaznih cijena energije kategorije ostala potrošnja i kategorije potrošnje domaćinstvo na osnovu kojih su izračunate važeće cijene usluge javnog snabdjevača. Javni snabdjevač ima obavezu alocirati cijene na kategorije i grupe potrošnje korisnika univerzalne usluge po tarifnim (obračunskim) elementima sa ciljem postupnog ukidanja unakrsnog subvencioniranja".
- (2) U stavu (4) riječi: "u skladu sa dizajnom" zamjenjuju se riječima: "a iste moraju biti u skladu sa dizajnom".

Član 15.

U Prilogu 2. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge rezervnog snabdjevača u Federaciji BiH u članu 2. riječi: "troška korištenja distributivne/prenosne mreže," brišu se.

Član 16.

U Prilogu 2. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge rezervnog snabdjevača u Federaciji BiH članu 3. riječi: "naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije" zamjenjuju se riječima: "propisane naknade".

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-02-600-08/19
31. oktobra 2019. godine
Mostar

Predsjednik FERK-a
Mile Srdanović, s. r.